

VHUDIFHINDULELI HA VHASWA VHA AFRIKA TSHIPEMBE

Ndingano

Farani muthu muñwe na muñwe nga u linganana na u fana.
Ni songo tñula.



Tshirunzi tsha muthu

Thonifhani muthu muñwe na muñwe.
Ni vhe na vhuhwaho na u vhahalela.



Vhutshilo

Hulisan na u thonifha vhabebi vhañu.
Funanani na u fulufhdedza mutani wa hanu. Vhutshilo hoþe ndi mpho.
Vhu thonifheni.



Hayani

Thusani kha mishumo ya hayani.



Pfunzo

Dzhenani tshikolo,
ni gude ni shumese.
Tevhedzani milayo ya tshikolo.



U shuma

Vhana vha songo kombetshedza u todä mishumo.



Mbofholowo na tsireledzo

Ni songo vhaisa, u shengedza kana u shushedza vharwe, nahone ni songo tenda vharwe vha tshi zwi ita.
Tandululani phambano nga mulalo.



Ndaka

Thonifhani ndaka ya vharwe vhatu.
Ni songo tshinyadza ndaka nahone ni songo tswa.



Vhurereli, lutendo na mihumbulu

Thonifhani lutendo na miumbulu ya vharwe vhatu.



Tsireledzo

Vhahalelani jifasi. Ni songo tambisa madi na mudagasi.
Tsireledzani zwipuka na zwimela.
Kunakisan midi ya hanu na zwitshavha zwa hanu.



Vhudzulapo

Ivhani mudzulapo wa Afrika Tshipembe wa vhukuma na u fulufhdedza.
Tevhedzani milayo, ni vhe na vhutshilo vha ita ngauralo.




Mbofholowo ya u amba

Ni songo tñuvedza mazwifhi na vengo.
Ivhani na vhutanzi uri vharwe vhatu vha songo nyadziva kana u vhaísawa.



ISBN 978-1-4315-0057-4

 9 781431 500574




TSHIVENDA HOME LANGUAGE
GRADE 1 – BOOK 2
TERMS 3 & 4
ISBN 978-1-4315-0057-4
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
9th Edition

Workbooks available in this series:

- Grade R (in all official Languages);
- Literacy/Home Language Grades 1 to 6 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 4 to 9 (in Afrikaans and English);
- Life Skills Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages); and
- Grades 1 to 6 English First Additional Language.

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI – Gireidi ya | Bugu ya 2

ISBN 978-1-4315-0057-4



Dzina:

Kilasi:



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**TSHIVENDA LUAMBO
LWA HAYANI**

Bugu ya 2
Themo dza
3 & 4

Kuvhalele



Vho Angie Mutshekga
Minista wa Muhasho wa
Pfunzo ya Muteo



Vho Enver Surty
Muthusaminista wa Pfunzo
ya Muteo

Bugu idzi dzo iwarelwana vhana vha Afrika Tshipembe, mushumo wa hone wo rangiwa phanda nga Minista wa Pfunzo ya Muteo. Vho Angie Motshekga na Muthusaminista wa Pfunzo ya Muteo, Vho Enver Surty.

Bugu dza mishumo dza Rainbow ndi tshipida tsha zwe Muhasho wa Pfunzo ya Muteo wa ita zwa u khwina vhuconi ha vhagudi vha Afrika Tshipembe vha gireidi dza rathi dza u ranga. Sa tshinwe tsha zwithu zwihulwane zwa Pulanetshumisi ya Muvhuso, thandela iyi yo konadzea nge ya lambedzwa lu sa vhudziswi nga Muhasho wa Gwama ja Lushaka.

Hezwi two ita uri Muhasho u kone u bveledza bugu idzi, dzi kha nyambo dzothe dza tshiofisi, dzi tshi waniwa mahala.

Ri na fulufhelo ja uri bugu idzi dzi do thusa vhadededzi (vhagudisi) mushumoni wavho wa u funza wa duvha linwe na linwe khathihi na u vha na vhutanzi uri vha khunyeledze kharikhulamu yothe. Ro ita nga vhuronwane uri ri sumbedze ndila vhadededzi kha nyito nge ra shumisa aikhoni dzi no sumbedza uri mugudi u tea u ita zwifhio.

Ri na fulufhelo li no bva li mbiluni uri vhana vha do diphiha nga u shumisa bugu idzi zwenezwi vha tshi khou aluwa na u guda, khathihi na uri na vhonevho, sa mudededzi, vha do diphiha na vhana avha.

Ri ri kha vhone na vhagudi vhavho, ngavhe zwi tshi vha nakela musi vha tshi shumisa bugu idzi. Zwi pfumbe.

Thangelauvhala



Nisa athu vhala



Thevhelauvhala



Nga murahu ha u vhala



- Elekanyani nga zwine na vho zwi divha zwi no kwama thoho ya mafhuno.
- Elekanyani nga muvwali na deithi ye bugu ya andadzwa ngayo.
- Vhalani phara ya u thoma na ya u fhedzisela ya tshipida itsho.
- Lingedzani u humbulela uri linwalwa ilo li khou amba nga mini.



- Musi ni tshi khou vhala, ni ite ni tshi awela ni vhone uri ni khou pfectesa naa.
- Vhambedzani zwe na vha no humbulela zwone na zwe na vhala.
- Arali ni sa koni u pfectesa zwine mañwe a maipfi a amba shumisani dikishinari (thalusamaipfi).
- Arali ni sa pfectesi phara iyo, i vhaleni hafhu nga u tou ongolowa. I vhaleni nthia.



- Lingedzani u elelwa mafhungomatsivhudzi magede o lumbamaho zwe na vhala.
- Itani mepe wa mihibulo wa mihibulo mihibulwane.
- Nwalani zwi re zwañu inwi muñe ni tshi shumisa mihibulo i no bva kha zwe na vhala.





Gireidi ya |



L u a m b o

nga TSHIVENDA




TSHIVENDA

Bugu ya

2



Heyi bugu ndi ya:



Z

W

I

R

E

N

G

O

M

U

Thero ya 5: Zwine ra diphina ngazwo

66 Zwifufu 2

U amba nga tshifanyiso.
U vhala mafhuno mapfufhi.
Divhamaiipi: Mibvumo ya pfalandotho.
U livhanya garata dza maipfi na mafhuno.
U nwala: U ita nqowendowe ya u nwala A.
U nwala: U kopolola fhungo.

66 Mmbwa na zwimange 4

U dzenisa pfalandotho dzone u itela uri ipfi li yelane na tshifanyiso.
Foniki: U wana na u tangedzela pfalandotho.
U shumisa thehekano ya alifabete kha u tanganya zwithoma.
U nwala: U ita nqowendowe ya u nwala D.

67 Ngavhe ndi vhe ndi na khovhe 6

U amba nga tshifanyiso.
U vhala mafhuno mapfufhi.
Divhamaiipi: Mibvumo ya a na u.
U livhanya garata dza maipfi na mafhuno.
U nwala: U ita nqowendowe ya u nwala B.
U nwala: U kopolola fhungo.

68 Zwifuwohaya na zwiñwe zwipuka 8

U ola tshifanyiso tsha tshifuwohaya a rerisana ngatsho na khonani yawe.
Foniki: U wana na u tangedzela mibvumo ya ng, mb, tsh, nw.
Nyito ya u diphina: U gera zwipuka zwa bulasini a zwiñambatedza kha tshifanyiso tsha bulasi.

69 Ri diphina nga masana 10

U amba nga tshifanyiso.
U vhala mafhuno mapfufhi.
Divhamaiipi: Mibvumo ya pfalandotho.
U livhanya garata dza maipfi na mafhuno.
U nwala: U ita nqowendowe ya u nwala C.
U nwala: U kopolola fhungo.

70 Ri kha masana 12

U nwala: U dzenisa phalandotho a tshi vhumba maipfi a no yelana na zifanyiso.
U nwala: U livhanya legeredanzi na jedere lituku.
U diphina: U topola tshifanyiso tshi sa yelani na zwi re kha tshigwada. U nwala dzina la tshigwada tshiñwe na tshinwe.

71 Kha ri tambe 14

U amba nga tshifanyiso.
U vhala mafhuno mapfufhi.
Divhamaiipi: Mibvumo ya zw.
U livhanya garata dza maipfi na mafhuno.
U nwala: U ita nqowendowe ya u nwala D.
U nwala: U kopolola fhungo.

72 Ndi pfana na u tamba 16

U livhanya maipfi na tshifanyiso tshone.
Foniki: U wana na u tangedzela mibvumo ya mb.
U livhanya maipfi na tshifanyiso tshone.
U diphina: Nyito ya u tevhedzela nga maño.

73 Ri pfana na u gidima 18

U amba nga tshifanyiso.
U vhala mafhuno mapfufhi.
Divhamaiipi: Mibvumo ya zh.
U livhanya garata dza maipfi na mafhuno.
U nwala: U ita nqowendowe ya u nwala E.
U nwala: U kopolola fhungo.
U shumisa zwifanyiso kha a anetshela tshiñori.

74 U kunda 20

U amba nga tshifanyiso.
Foniki: U wana na u tangedzela mibvumo wa zw.
U anetshela tshiñori tshi no amba nga zwifanyiso.
U shumisa zw na mb kha a nhedzisa maipfi u itela uri a yelane na tshifanyiso.

75 Vhengeleni 22

Themo ya 3 – Vhege dza 1-4

U amba nga tshifanyiso.
U vhala mafhuno mapfufhi.
Divhamaiipi: Mibvumo wa kh.
U livhanya garata dza maipfi na mafhuno.
U nwala: U ita nqowendowe ya u nwala F.
U nwala: U kopolola fhungo.

76 Hu rengiwa mini 24

U dzenisa vh a tshi vhumba maipfi a no yelana na zifanyiso.
Foniki: U wana na u tangedzela mibvumo wa s.
U diphina: U nwala mutevhe wa zwithu a tshi tevhedza zwifanyiso.

77 U vhala 26

U vhala mapulo a maipfi na mafhuno mapfufhi.
U amba nga tshifanyiso.
U vhala mafhuno mapfufhi.
Divhamaiipi: Mibvumo ya kh.
U livhanya garata dza maipfi na mafhuno.
U nwala: U ita nqowendowe ya u nwala G.
U nwala: U kopolola fhungo.

78 Ndi pfana na bugu 28

Mutevhe wa alifabete.
U nwala: u fhindula mbudziso dzi no kwama tshifanyiso.
U dzenisa pfalandotho a tshi vhumba maipfi a no yelana na tshifanyiso. U diphina: Nyito ya u tevhedzela nga maño.

79 Zwivhingwi zwiraru 30

U vusuludza mibvumo ya pfalandotho.
U ita bugu ya zwigeriwa.
U khajara tshifanyiso tsha zwivhingwi zwiraru.
U wana zwithu zwe zwa dzumbiwa tshifanyisoni.



Thero ya 6: U endela fhethu

81 Phathi ya ñuvha ja mabebo 36

U amba nga tshifanyiso.
U vhala mafhuno mapfufhi.
Divhamaiipi: Mibvumo ya vh, mb, nd, nd.
U livhanya garata dza maipfi na mafhuno.
U nwala: U ita nqowendowe ya u nwala H.
U nwala: U kopolola fhungo.
U nwala: U nwala madzina, miñwaha na mañuvha a mabebo.

82 Ñuvha ja mabebo ñavhuði 38

U imba luimbo lwa ñuvha ja mabebo.
U dzenisa mañedere one mathomoni a ipfi a kona u livhanya ipfi na tshifanyiso tshone.
Foniki: U wana na u tangedzela mibvumo ya nw, f, fh, nd, nd.
Nyito ya u diphina: U tevhedzela madzina a miñwedzi kha khajenda. U dzenisa mañuvha a mabebo avho na a khonani dzavho.

83 Sam na Ann vho xela 40

U amba nga tshifanyiso.
U vhala mafhuno mapfufhi.
Divhamaiipi: Mibvumo ya kw, nd, bw.
U livhanya garata dza maipfi na mafhuno.
U nwala: U ita nqowendowe ya u nwala I.
U nwala: U nwalulula fhungo.
U vhala mañuvha a vhege.

84 Mañuvha a vhege 42

U amba nga ñuvha jine a ji funesa kha vhege.
U ola tshifanyiso tshi no sumbedza zwine vha ita kha ñuvha iji.
U nwala: U nwala mañuvha one kha khajenda.
Foniki: U wana na u tangedzela mibvumo ya kw, khw, nd, bw
Nyito ya u diphina: U tevhedzela na u wana (u tevhedzela nga maño)

85 Ri ya zuu 44

U amba nga tshifanyiso.
U vhala mafhuno mapfufhi.
Divhamaiipi: Mibvumo ya ph, th, ngw, vh.
U nwala: U ita nqowendowe ya u nwala J.
U nwala: U kopolola fhungo.

86 Zwigipuka zwa zuu 46

U nwala: U dzenisa maipfi a no khou ñahela a tshi nhedzisa mafhuno.
U nwala: Vha nwala madzina avho na a zwipuka zwine vha zwiñunesa.
U nwala: U nwalulula mañedere.
Foniki: U wana na u tangedzela mibvumo ya nd, th, ngw, vh.
Nyito ya u diphina: tevhedzela na u wana. Vha nwala madzina a zwipuka.

87 Bulasini 48

U amba nga tshifanyiso.
U vhala mafhuno mapfufhi.
Divhamaiipi: Mibvumo ya pfalandotho.
U livhanya garata dza maipfi na mafhuno.
U nwala: U ita nqowendowe ya u nwala K.
U nwala: U kopolola fhungo.
U nwala: U nwala mafhuno mavhili nga tshifanyiso.
U nwala: Vha nwala madzina avho, miñwaha na dzina ja tshikolo.

88 Vhutshilo bulasini 50

U ita miungo ya zwifubo ngeno khonani dzi tshi humblelauri ndi tshifubo tshifhio.
U nwala: U dzenisa maipfi a no khou ñahela a tshi nhedzisa mafhuno.
Foniki: U wana na u tangedzela mibvumo ya th, kh, dzh, fh.
O talal mutalo wa a sumbedza zwine ra wana kha tshifubo tshihwe na tshihwe.

89 Sekhasini 52

U amba nga tshifanyiso.
U vhala mafhuno mapfufhi.
Divhamaiipi: Mibvumo ya pfalandotho.
U livhanya garata dza maipfi na mafhuno.
U nwala: U ita nqowendowe ya u nwala L.
U nwala: U kopolola fhungo.
U nwala: U nwala mafhuno mavhili nga tshifanyiso.
U nwala: Vha nwala madzina avho, miñwaha na a nhedzisa fhungo.

90 Zwigipuka zwa sekhasini 54

U ola tshipuka tshine a tshi funesa na u nwala dzina ñatsho.
U nwala: U dzenisa ma kha maipfi a tshi itela a sumbedza vhuñzhi.
Foniki: U wana na u tangedzela mibvumo ya kh, dz, nd, nz.

Themo ya 3 – Vhege dza 5-8

Nyito ya u diphina: U tanganya zwithoma nga thehekano ya alifabeteuri a dzumbululeuri ndi tshipuka tshifhio.

91 Ri ya bolani ya milenzhe 56

U amba nga tshifanyiso.
U vhala mafhuno mapfufhi.
Divhamaiipi: Mibvumo ya pfalandotho.
U livhanya garata dza maipfi na mafhuno.
U nwala: U ita nqowendowe ya u nwala M.
U nwala: U kopolola fhungo.
U nwala: U nwala mafhuno mavhili nga tshifanyiso.
U nwala: Vha nwala madzina avho vha nhedzisa mafhuno.

92 Mutambo une nda u funesa 58

U ola tshifanyiso tsha mutambo u no funesa.
U nwala: U nwala mafhuno mavhili nga tshifanyiso.
U nwala: U shumisa maipfi e a newa kha u nhedzisa mafhuno.
Foniki: U wana na u tangedzela mibvumo ya hw, nzw, sh, kh, th.
Nyito ya u diphina: U fhambanya nga maño. U amba nga phambano dzi re tshifanyisoni.
U wana zwithu zwi re zwifanyisoni.

93 Vhengeleni ja thoyi 60

U amba nga tshifanyiso.
U vhala mafhuno mapfufhi.
Divhamaiipi: Mibvumo ya pfalandotho.
U nwala: U ita nqowendowe ya u nwala N.
U nwala: U kopolola fhungo.
U nwala: Vha nwala madzina avho, miñwaha na a nhedzisa fhungo.

94 Thoyi dzine nda dzi funesa 62

U shumisa alifabete kha u ñuma zwithoma a tshi vhumba tshifanyiso.
U nwala: U nhedzisa mafhuno a tshi shumisa tsambangila dza zwifanyiso na maipfi e a newa.
Divhamaiipi: U wana na u tangedzela Mibvumo ya th, khw, zw, dz.
Nyito ya u diphina: U nanguludzela zwithu kha basikitidzone.

95 Zwiguluzwana zwiraru 63

U amba nga tshifanyiso.
U vhala tshishori tsha Zwiguluzwana zwiraru.



Thero ya 7: Hune ra dzula hone

97 Kijiniki	68
U amba nga zwifanyiso. U vhala tshiṭori tsha khathuni. Divhamaiipi: Mibvumo ya lw, mm, vh, pf. U ñwala: U ita ndowendowe ya u ñwala jeđere O. U ñwala: U ñwala lula flungo. U ñwala: U ola tshifanyiso tshi no sumbedza u lwal a ñwala mafhungo mararu nga tshifanyiso itshi.	
98 Ni fhole	70
U elelwa thevhkano ya zwiitei nga u nombora zwifanyiso. U ñwala: U itani garaṭa ya uri muthu a fhole ya muñwe muthu. Foniki: U vhala mafhungo a džhenisa maipfi ake a khou ṭahela. U ita ndongazwiga mafhungoni. U livhanya maipfi na zwifanyiso zwone.	
99 Sam o ya ha dokotela wa maño	72
U amba nga zwifanyiso. U vhala tshiṭori tsha khathuni. Divhamaiipi: Mibvumo ya ng, ph, lw. U ñwala: U ita ndowendowe ya u ñwala jeđere P. U ñwala: U ñwala lula flungo. U ñwala: U ola tshifanyiso a ñwala mafhungo mararu nga tshifanyiso itshi. U ñwala: U ola tshifanyiso tshi no sumbedza u ñgila dza u vahvalela maño a ñwala mafhungo mararu nga tshifanyiso itshi.	
100 U ñivhavhalela	74
U amba nga zwifanyiso. U ñwala: U ñwala flungo nga zwifanyiso zwivhili. U ñwala: U topola vñunzhi. Nyito ya qiphia: U tevhedzela na u wana (u tevhedzela nga maño)	
101 U tsireledzea badani (magondoni)	76
U amba nga zwifanyiso. U vhala mafhungo mapufhi. Divhamaiipi: Mibvumo ya dz, th, nd, fh. U ñwala: Ndowendowe ya u ñwala Q. U ñwala: U kopolola flungo.	

U ñwala: U ola tshifanyiso tshi no sumbedza kupfukele kwa bada a ñwala khephusheni ya tshifanyiso itshi	
102 U tsireledzea badani (magondoni)	78
U khalaro roboto. U fhedzisa mafhungo nga u ñwala maipfi ake a khou ṭahela. U livhanya maipfi na luswayo lwone lwa bada.	
103 Vhuendedzi	80
U amba nga tshifanyiso. U vhala mafhungo mapufhi. Divhamaiipi: U vusuludza mibvumo ya vh na tsh. U ñwala: U ita ndowendowe ya u ñwala R. U ñwala: U kopolola flungo.	
104 Vhuendedzi	82
U gera tshaka dzo fhambananaho dza vhuendedzi a dzinambatedza shangoni, lwanzeni na makoleni.	
105 Mulilo	84
U amba nga tshifanyiso. U vhala mafhungo mapufhi. U ñwala: U ita ndowendowe ya u ñwala s. U ñwala: U kopolola flungo. U ñwala: U ola tshifanyiso tshi no amba nga mulilo a ñwala mafhungo nga tshifanyiso itshi.	
106 Mulilo	86
U amba nga zwifanyiso. U ñwala: U ñwala mafhungo a no amba nga zwifanyiso. Foniki: U wana maipfi a re na mibvumo sa. U tevhedzela na u wana. U thusa mudzimamulilo ura a swike hu re na mulilo (u tevhedzela nga maño).	
107 Tshikoloni	88
U amba nga tshifanyiso. U vhala mafhungo mapufhi. Divhamaiipi: U wana maipfi a re na mibvumo sa. U ñwala: U ita ndowendowe ya u ñwala T. U ñwala mafhungo nga zwe vha ita mulovha.	

Themo ya 4 – Vhege dza 1–4

U ola tshifanyiso tshi no sumbedza zwine vha takalela u ita tshikoloni a ñwala mafhungo nga tshifanyiso itshi.	
108 Zwine ra ita tshikoloni	90
U ola tshifanyiso tshi no sumbedza khonani yawe ya tshikoloni a ñwala flungo jithihi nga uyu muthu. U ñwala maipfi a no khou ṭahela a tshi fhedzisa mafhungo. U livhanya maipfi na zwifanyiso.	
109 Tshikolo tsho no bva	92
U amba nga zwifanyiso. U vhala mafhungo a no amba nga zwifanyiso. Divhamaiipi: Ndovhololo ya mibvumo sa. U ñwala: U ita ndowendowe ya u ñwala U. Divhamaiipi: Mibvumo ya nw, mm, vh. U ñwala mafhungo nga zwe vha ita mulovha a sumbedza mafhungo.	
110 Nga madekwana	94
U imba: Naledzi, Iwe jaledzi. Mutambo wa maipfi wa u vusuludza mibvumo yo fhambananaho. U ñwala maipfi a no khou ṭahela a tshi fhedzisa mafhungo. U ita ndongazwiga mafhungoni.	
111 Tshivhingwi Phuu tsho patelwa	96
U nanguludzela mibvumo a i ñwälululela zwibogisini zwone zwa mibvumo. U ita buga nga zwigeriwa zwa tshiṭori tsha tshivhingwi Pooh.	
112 Tshivhingwi Phuu tsho patelwa	98
	

Thero ya 8: Lifhasi ḥashu

113 Mutsho	102
U amba nga zwifanyiso. U vhala mapulo a maipfi na mafhungo. Divhamaiipi: Mibvumo ya nw, nz, nw, mv. U ita ndowendowe ya u ñwala V. U ola tshifanyiso tshi no sumbedza mutsho a u ñwala khephusheni nga tshifanyiso itshi.	
114 Ndi mutshode?	104
U ñwala: U ñwala mafhungo a no khama zwifanyiso. U shumisa matjalul kha a fhedzisa mafhungo. Foniki: U wana na u tangedzela mibvumo ya nw, nz, nw, mv. U ita ndongazwiga mafhungoni. Phambano dza zwiambaro zwa mutsho wo fhambananaho.	
115 Hu na mvula ya majumbu	106
U amba nga tshifanyiso. U vhala tshiṭori tshipufhi. Divhamaiipi: U vusuludza mibvumo ya lw, sw, th. U ñwala mafhungo nga maipfi haya. U ita ndowendowe ya u ñwala W. U ola tshifanyiso tshi no sumbedza mvula ya mithathabo a ñwala mafhungo mararu nga tshifanyiso itshi.	
116 Zwiñwe hafhu nga mutsho	108
U ñwala masala o teaho a tshi fhedzisa mafhungo. U vhala tshati ya mutsho a kona u fhindula mbudziso dza dza disendeka nga tshati. U kona u tevhela tshati ya mutsho kha maļuvha majanu.	
117 Vhonani na Ann vha ḥavha miroho	110
U amba nga zwifanyiso zwa khalarawaha. U nanguludzela maipfi zwibogisini zwa maipfi. Divhamaiipi: Mibvumo ya nd, ng, kh. U ñwala: U ita ndowendowe ya u ñwala X. U ola tshifanyiso tshi no sumbedza khalarawaha ine a i funesa a ñwala mafhungo nga tshifanyiso itshi.	

118 U lima ngade	112
U amba nga khalenda. U fhindula mbudziso dzo disendekaho nga khalenda. U ñwala maipfi ake a khou ṭahela a no kwama khalarawaha. U topola khalarawaha, zwipuka na zwimela zwi re tshifanyisoni.	
119 Vhugalaphukha	114
U amba nga tshifanyiso. U vhala tshiṭori tshipufhi a tshi lebula. Divhamaiipi: U vusuludza mibvumo ya nd, lw, dzh, ts. U ñwala: U ita ndowendowe ya u ñwala Y. U ñwala: Mutevhe wa miroho i re tshifanyisoni. Vha vhekanya mitsheho na miroho vha ñwala flungo nga zwe vha zwi fanesa.	
120 Phukha dza ḥaka	116
U amba nga zwifanyiso. U ñwala maipfi a tshi fhedzisa mafhungo. U ita ndongazwiga mafhungoni. U gera zwifanyiso zwa miroho a zwi nambatedza kha tsatidungo.	
121 Khalarawaha	118
U amba nga tshifanyiso. U vhala tshiṭori tshipufhi a tshi lebula. Divhamaiipi: U vusuludza mibvumo ts, hw, pf, nz. U ita ndowendowe ya u ñwala Z. U ñwala: U zwipuka zwi re tshifanyisoni.	
122 Maļuvha, vhege na miňwedzi	120
U lebula zwipija zwo fhambananaho zwa zwipuka zwivhili. U ñwala: U fhedzisa tshati i no amba nga zwipuka. U ñwala maipfi a no khou ṭahela a tshi fhedzisa mafhungo. U tevhedza ndaela a tshi fhedzisa nyolo.	

Themo ya 4 – Vhege dza 5–8

123 Lwanzhe	122
U amba nga tshifanyiso. U vhala tshiṭori tshipufhi a tshi lebula. Divhamaiipi: Mibvumo ya zw, ny, fh, nz. U ola tshifanyiso tshi no sumbedza tshipuka tsha lwanzeni a ñwala flungo jithihi nga tshipuka itshi.	
124 Ngomu lwanzeni	124
U tumeckanya zwithoma nga thevhkano ya alifabethe a tshi fhedzisa tshifanyiso. U ñwala madzina a khovhe a tshi fhedzisa mafhungo. U ita ndongazwiga mafhungoni. U wana na u tangedzela mibvumo ya zw, ny, fh, nz, sh. Nyito ya qiphia: U tevhedzela na u wana.	
125 Babu kuđohwana ku tshi xela.	126
	




Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.





Kha ri vhale

Ana o fuwa
tshimange.



Ntakadzeni o fuwa
pheroto (khwamba).



Vhonani o fuwa
mmbw'a.



Sam o fuwa
mbevha.



Deithi:



Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u nwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

Maipfimadivhiwa

fuwa
tshifubo
gidima

mmbw <u>a</u>	pher <u>oto</u>	pher <u>oto</u>
mbevh <u>a</u>	goko	pene
na	dodo	meme



Livhanyani garaṭa dza maipfi dzi no bva murahu ha bugu na maipfi a re fhungoni.

Phe ro to yo doba

goko la vhu ro tho.



Kha ri nwalulule maledere aya.

Kha ri nwale




a a

A A



Kha ri nwalulule fhungo ili.



Pheroto yo doba goko la vhu ro tho.

Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri ite nyito

Dzhenisani ledere lo teaho u itela uri ipfi li yelane na tshifanyiso.

mb **e** vna

b _ s _

g _ na

g _ mu

p _ n

g _ bisi

g _ mb _

h _ ko

b _ la

p _ p _ w _



Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo.

a	D a nda la muri kheli.
e	Meme dzo muma minwe.
i	O sia fagi tsini na danda.
o	Pheroto yo doba goko la vhurotho.
u	Butuni hu na bugu dza vhana.




Deithi:



Kha ri diphine

Tevhelani maledere a alifabethe uri ni fhedzise tshifanyiso itshi. Tshi khalareni. Ni ambe uri tshipuka itsi tshi nga vha tshifuwo tshavhuđi naa.



Itani ndowendowé ya u nwala dzina lanu.

Mudededzi: Tsaino

Deithi:

5

Ngavhe ndi vhe ndi na khovhe



Iyi ndi mmbwa.



Itshi ndi tshimange.

Vhar̄we vha na zwikukwana.



Ngavhe ndi vhe ndi na khovhe.



Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u riwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

itshi	ngoma	vhar̄we
itsho	ngano	luñwa
notshi	nguvho	luñwe





Deithi:

Maipfimadihvhiwa



Kha ri livhanye

Kha ri fanyise garaṭa dza maipfī na maipfī a re fhungoni ili.

ndi
navha
bwa

Nga

vhe

ndi

vhe

ndi

na

kho

vhe.



Kha ri nwalulule maledere aya.

Kha ri nwale




b
b

B
B



Kha ri nwale

Kha ri nwalulule fhungo ili.



Heyi ndi khovhe yanga.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

Zwifuwohaya na vhaniwe zwipuka



Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso tsha tshipuka
tshine na vhona tshi tshi nga
vha tshifuwohaya tshavhudzi.
Vhudzani khonani yanu uri
ndi nga mini tshi tshi nga vha
tshifuwohaya tshavhudzi.



Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha
tsumbo.



tsh	Ndi tshimbila nae.
-----	---------------------------

ng	Itshi ndi tshimange.
----	----------------------

mb	Hupfi mbambe ndi khulu.
----	-------------------------

tsh	Ndo fuwa mbevha na tshinoni.
-----	------------------------------


nw	Na vhaniwe vha do fuwa zwipuka.
----	---------------------------------

tsh	Ndi tshikolo tsha hashu.
-----	--------------------------



Kha ri diphine

Gerani zwipuka zwi re kha siatari
ja seli ni zwi nambatedze kha
tshifanyiso tsho teaho.





Deithi:



Kha ri diphine

Ndi zwipuka zwifhio zwi re zwifuwohaya zwavhuđi?
Ndi zwipuka zwifhio zwi re zwa ḫaka? Ndi zwipuka zwifhio zwi re zwa bulasini?



Mudededzi: Tsaino


Deithi:

9



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.

Ri bwa muṭavha ra **ita mugidimo**.Ndi na **gebisi tswuku**.Ndi **adza thavhula nda navha milenzhe**.



Deithi:



Divhamaiſfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u riwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

Maipfimadihiwa

pfana
funa
fema

adza	mugidimo	tswuku
masana	ita	unda
navha	gebisi	bundu



Kha ri livhanye

Kha ri fanyise garat̄a dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Ri di phi na
 | | | |
 n̄ga ma sa na.



Kha ri n̄walulule maledere aya.

Kha ri n̄wale




C C

C C



Kha ri n̄wale

Kha ri n̄walulule fhungo ili.



Ri diphinga n̄ga masana.



Kha ri nwale

Fhedzisani maipfi uri a fane na zwifanyiso. Shumisani maledere aya nga lithihi nga lithihi.

a	e	i	o	u
---	---	---	---	---

b _ d _	b _ vhi	b _ g _	b _ n _
f _ la	d _ g _	b _ l _	tsh _ f _
b _ t _	s _ thu	p _ n _	j _ g _
l _ fo	m _ m _	g _ l _	b _ s _
z _ p	m _ t _	v _ n _	b _ lo



Deithi:



Kha ri ñwale

Talani mutalo u no livhanya lederedanzi na ledere lituku.

a	e	i	o	u
U	O	E	I	A



Kha ri diphine

Hwayani tshifanyiso tshine tshi sa wele kha tshigwada.

Ni kone u ñwala dzina la tshigwada tshiñwe na tshiñwe.

Shumisani maipfi aya uri a ni thuse.

mitshelo

zwiendedzi

zwimange

mmbwá

maluvha

zwiambaro

		mmbwá

Mudededzi: Tsaino

Deithi:

71 Kha ri tambe

Themo ya 3 – Vhege dza 1–5



Zwi difha hani hu na masana!

Ri pfa ro takala ri tshi tamba.

Ndi pfana na u gidima ndi tshi fhufha.





Deithi:



Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u nwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

Maipfimadihvhiwa

rine
gidima
maanda




difha	tamba	pfa
fhufha	imba	pfana
fhasi	mbambe	pfuka



Kha ri livhanye

Kha ri fanyise garat̄a dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.



Kha ri nwalulule maledere aya.

Kha ri nwale




d d

D D



Kha ri nwale

Kha ri nwalulule fhungo ili.



Zwi difha haniri tshi tamba.

Mudededzi: Tsaino

Deithi:



mb	Ri pfa ro takala ri tshi ta mb a.
mb	Ri ita mbambe na Ndinde.
mb	Ri tamba na mutambo wa u tumba.
mb	Ri vhumbuluwa kha hatsi.
mb	Ndi tshi vhuya ndi a t̄amba.
mb	Ndo vhone mbudzi dza hawe.






Deithi:



Kha ri livhanye

Livhanyani maipfi na zwifanyiso zwo teaho. Ni kone u tangedzela mubvumo mb kha ipfi linwe na linwe.



mbambe

bambela


bambelo

mbungu



Kha ri diphine

Thusani vhana uri
vha wane phakha.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

17



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



bvani

gidima

thamuwa

Kha ri vhale

Zwi a takadza u gidima.

Ann na Sam vha gidima nga luvhilo.


Ndinde i na luvhilo nga maanda.

Hoo Ndinde! Hoo!



Kha ri diphine

Ambani na khonani yanu nga izwi zwifanyiso. Hu khou bvelela mini?





Deithi:



Maipfimadihvhiwa

tshi
na
vha



Kha ri vhale maipfi ri thetshelose mibvumo. Ni kone u ñwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

zwima	luzwa	zwifha
zwala	mazwa	zwimba
zwiga	tshizwa	zwithu



Kha ri livhanye

Kha ri fanyise garat̄a dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.



Kha ri ñwalulule maledere aya.

Kha ri ñwale



e e

E E



Kha ri ñwale

Kha ri ñwalulule fhungo ili.


Rinaluvhilo. Ro sia Ndinde





Kha ri ambe

Ambani nga itshi tshifanyiso. Ni ambe uri:



Mibvumo

Vhalani mafhundo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo.

zw	Mu zw ala u na luvhilo.
zw	Ndo zwi vhona mulovha.
zw	Zwi <u>la</u> ri kha mbambe.
zw	Zwienda zwave khezwi.
zw	Mazwifhi a a dina.
zw	Muzwifhi ha na ngoho.





Deithi:





Kha ri ambe

Ambani na khonani yanu nga zwifanyiso izwi. Hu khou bvelela mini?



Kha ri diphine

Fhedzisani maipfi uri a yelane na zwifanyiso. Shumisani zw na mb.
Ro dzula ro ni itela la u thoma.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Vho ya vhengeleni.

Vha do vhuya na mini?

Vha do renga matshipisi, tshisi na mafhi.





Deithi:

Maipfimadiivhiwa

khani
imba
vhone



Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u nwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

vho	vhala	suvha
vhuya	vhea	tuvha
vhengeleni	vhudza	luvha



Kha ri livhanye

Kha ri fanyise garata dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Vho ya vhe

nge le ni.



Kha ri nwalulule maledere aya.

Kha ri nwale



f f

F F



Kha ri nwale

Kha ri nwalulule fhungo ili.



Vho ya vhengeleni.

Mudededzi: Tsaino

Deithi:


23

Hu rengiwa mini?



Kha ri ite nyito

Dzhenisani **vh** mathomoni a ipfi. Ni livhanye maipfi na zwifanyiso zwo teaho.



Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo.

vh ukhopfu

utsi

urukhu

engele

ulungu

urotho



vh	Vha vh ala hayani.
vh	Ndi muvhala mudala.
vh	O vhuya na mme awe.
vh	Tshi a vhavha.
vh	Vho zwi wana vhengeleni.
vh	Ri vhavhalele mupo.




Deithi:



Kha ri diphine

Lavhelesani tshifanyiso, ni kone u dubekanya zwithu
zwoṭhe zwe vha renga vhengeleni.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

25



Kha ri ambe


Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Hai, Nndinde.
Kha i do litsha!



Kha ri vhale



Vha **khou** vhala bugu khulukhulu.
Nndinde i a vha thamutshela.
Nndinde i a takadza.





Deithi:

Maipfimadihvhiwa

khani
imba
vhone



Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u n̄wala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.


khou	khumba	khokha
khulu	khuni	khadi
khuhu	khani	kheke



Kha ri fanyise garata dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.
Kha ri nwalulule maledere aya.

Vha khou vhala bugu

khu lu khu lu.



Kha ri nwalulule maledere aya.



g g

G G



Kha ri nwalulule fhungo ili.




Vha khou vhala bugu khulukhulu.



Kha ri ite nyito

Dzhenisani maleđere a khou tħahela kha bugu idzi.



Kha ri īwale

Nwalani maleđere a alifabethe ni tshi sumbedza uri:


Ndi bugu dzifhio ndenya?

Ndi bugu dzifhio tsekene?

Vhalani uri hu na bugu nngana zwibogisini:

tswuku	
dza tħada	
dza pinki	

dala	
dza lutombo	
dza phephulu	





Deithi:



Kha ri nwale

Fhedzisani maipfi uri a fane na zwifanyiso.
Shumisani maledere aya nga lithihi nga lithihi.

a	e	i	o	u
---	---	---	---	---



b e ge

b _ g

s _ ga _




s _ ga _

r _ g

r _ g

th _ vh _

th _ vh _



Kha ri diphine

Thusani vhana uri vha
wane baloni lne la vha
na muvhala u no fana na
wa zwikhipha zwavho.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

Zwivhingwi zwiraru



Halani maipfi aya ni kone u thusa Golidiloko na Nwana wa Tshivhingwi kha u nanguludzela maipfi zwibogisini zwone zwa maipfi.



bobo

bata

bugu

bini

tata

gege

gugu

dugu

tete

dini

bodo

doko

lini

dudu

dodo

meme



a

e

i

o


u



GERANI HAFHA


PETANI HAFHA

.....



U vhala bugu:

Tevhedzani ndaela ni ite bugu iyi
ya zwigeriwa.Tuwani nayo hayani ni i vhalele
mashaka na dzikhonani.



4

13


Ni mpfarele ngauri
ndo la mukapu wanu.



Tshivhingwi tshituku tsho
takala. Tshi na khonani ntswa.

16

1



Zwivhingwi zwiraru





Goldilocks a vuwa.
O tshuwa.

Kha ri onyolose milenzhe musi
mukapu u tshi kha di fholo.



Mukapu u khou fhisa nga
maanda.

Mukapu uyu ndi
wavhudí.



Zwivhingwi zwiraru zwi rinda
mukapu.

Khoyu.



Ndi nnyi we a vha o
edela mmbetení wanga?



Ngavhe ndi vhe
ndi na khonani.



12


5

Tshivhingwi tshituku a tshi
na khonani.

Houla mmbete u
a gogonesa.

Hoyu mmbete
wo linganelá.

Houla
mmbete u a
phovhomelesa.



U ya u edela.

8

9

Ndi na ndala. Hu khou
nukhelela zwiliwa zwa u difha.



Ndi nnyi we a vha a tshi
khou la mukapu wanga?

Ndi nnyi we a vha a
tshi khou la mukapu
wanga? Mukapu wanga
wo fhela wothe.

Goldilocks u vhona haya
hazwo.

6



II

Ndi nnyi we a la
mukapu wanga?



Houla mukapu
u khou fhisesa.

Houla u a
rotholesa.

Hoyu wo
linganelia.



U thetshela mukapu.

10

7



Deithi:



Kha ri diphiine

Khalarani tshifanyiso itshi tsha zwivhingwi zwiraru.
Wanani lebula, lori, watshi, bouthai, buratsho ya mano na bege.



TEACHER: Sign

Date

35

Phathi ya duvha la mabebo



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Kha ri ambe



Namusi ndi duvha la mabebo la Ann.

Ri do imba ra tamba.

Ana o dzima makhandela.

Ra mu vhandela zwanda.

Zwiliwa zwo dalesa.





Divhamai

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u nwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

Maipfimadiyhiwa

tamba
riñe
fhano

d <u>uv</u> ha	i <u>m</u> ba	khan <u>d</u> ela	vhan <u>d</u> ela
d <u>iv</u> ha	a <u>m</u> ba	vhan <u>d</u> ela	sendela
d <u>ov</u> ha	to <u>m</u> bo	kon <u>d</u> ela	kandela



Kha ri nwalulule maledere aya.

Kha ri nwale



h h

H H



Kha ri nwale

Kha ri nwalulule fhungo illi.



Ri tamba ri tshi imba.



Kha ri nwale

Nwalani mafhungo mavhili a no amba nga tshifanyiso itsho.



Kha ri nwale

Dzina langa ndi _____
 Ndi na miñwaha ya _____
 Duvha langa la mabebo ndi la _____

Duvha la mabebo lavhudi




	kolo	nw	asi	
	ana	tshi	ala	
	la	li	nwe	
	ufha	fh	ma	
	mba	gu	isa	



Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo.



nw	U khou lela ñwana.
f	Ndi funesa mapulamu.
fh	O fhufha a wela fhasi.
nd	Ni lindele Londani.
nd	Londani u na ndala e ndilani.



Kha ri diphine

Wanani madzina a miwedzi kha khalenda ya maduvha a mabebo. Nwalani dzina lanu kha nwedzi wa duvha lanu la mabebo. Nwalani madzina a khonani dzavuho kha miwedzi ya maduvha avho a mabebo.

Khalenda ya Mađuvha a Mabebo

Phando

Luhuhi

Thafamuhwe

Lambamai

Shundunthule

Fulwi

Fulwana

Thangule

Khubvumedzi

Tshimedzi

Lara

Nyendavhusik

83 Sam na Annvho xela

Themo ya 3 – Vhege dza 6–10



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Ho vha hu Musumbuluwo.

Ra ya u tamba na **masekwa** kutivhani.

Ra xela.

Sam a wa a **divhaisa tshanda**.

Ro waniwa nga **kubwa** kwashu Nndinde.





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u ñwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

Maipfimadiñhiwa

tamba
ima
wana

masekwa

tshanda

kubwa

mukwasha

vhanda

bwa

nkwashe

ndala

thubwa



Kha ri ñwalulule maleñdere aya.

Kha ri ñwale



i

I



Kha ri ñwale

Kha ri ñwalulule fhungo ili.



Ro ya tivhani.



Kha ri ñwale

Ñwalani mafhungo mavhili a no amba nga tshifanyiso itsho.



Kha ri ñwale

Namusi ndi la vhungana? Ñwalani X tsini na dzina la duvha. Tangedzelani duvha line na li funesa. Matshelo ndi la vhungana? Itani thiki ✓ tsini na dzina la duvha.

Swondaha		Musumbuluwo		Lavhuvhili	
Lavhuraru		Lavhuña		Lavhutanu	
Mugivhela		Swondaha			

Mađuvha a vhege



Kha ri ite nyito

Ndi liphio duvha line na li funesa kha vhege?



Olani tshifanyiso ni tshi sumbedza
zwine na nga tama u ita nga duvha ili.



Kha ri nwale

Mugivhela

Mađuvha a tevhelaho o wa kha khalenda.
A vhuedzedzeni vhudzuloni ho teaho.

Lavhuraru

Musumbuluwo

Lavhuna



Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane
mibvumo ni i tangedzele sa zwe
zwa sumbedza kha tsumbo.

Swondaha

khw	Mase (khw) a a bambela tivhani.
nd	Ri dzula phanda sekhasini.
bw	Vho bwa dindi la u posa marambo.
khw	Bambelo la Tshamasekhwa li na madzi avhudi.
kw	Ndinde ndi kubwa kwashu.





Deithi:




Kha ri diphine

Thusani Sam na Ann uri vha vhuyelete hayani vho tsireledzea.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Ri zuu.

Zwinoni zwi a imba, **phapha** dzi tshi **ثارارا**.

Matomboni ho **vhamba** **ngwena**.

Ndau i a **vhomba** ye grr.



Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u nwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

phapha	ثارارا	ngwena	vhomba
phopha	ثانغا	ngwedì	vhamba
phepho	ثувها	ngwana	vhumba

Deithi:

Maipfimadiyhiwa

riⁿe
imba
edela



Kha ri nwale

Kha ri nwalulule fhungo ili.

Ri khou vhona tshidula.



Nwalani mafhungo mavhili a no amba nga tshifanyiso itsho.

Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri nwale

Dzhenisani maipfi a ne a khou t̄ahela. Shumisani maipfi aya uri a ni thuse.

tshinoni

ngwena

ndau



i shuvhama duvhani.



tshi tharamudza phapha dzatsho.



i vhomba ye grr.



Kha ri nwale

Dzina langa ndi _____.

Tshipuka tshine nda tshi funesa ndi _____.

na mavhala a mitalatalo.



Kha ri nwale

Kha ri nwalulule maledere aya.



j

J



Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo.



nd

Heyi ndi rokho yawe.

th

Ndo vhona thoho murini.

ngw



Kha tombo ho vhamba ngwena.

vh

Ro vhona na zwi no fhufha.

th

Na tharu dici hone.





Deithi:

Thusani vhana uri vha wane zwipuka.
Musi ni tshi wana tshipuka, nwalani dzina latsho nga fhasi ha tshifanyiso.

Kha ri diphine



t̄hoho

ndou

ngwena

muvhuda



thuda

mbidi


mvuvhu

tshibode

tshidula



Deithi:



Deithi:



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelise mibvumo. Ni kone u
nwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni
tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

Maipfimadiyhiwa

khou
bulasini
na

ro <u>the</u>	khou	dzhamu
<u>t</u> hoho	kholomo	dzhena
<u>t</u> honono	kha	dzhia



k k

Kha ri nwalelule maledere aya.

Kha ri nwale



Kha ri nwalelule fhungo ili.

Kha ri nwale



Who khada kholomo khulu.



Kha ri nwale

Nwalani mafhungo mavhili a no amba nga tshifanyiso itshe.



Kha ri nwale

Dzina langa ndi _____.
Ndi na miwaha ya _____.
Tshikolo tshanga ndi _____.
Ndi kha gireidi ya _____.

Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri ite nyito



Itani miungo ine ya itwa nga zwipuka zwa bulasini.
Khonani yanu u tea u humbulela uri inwi ni tshipukade.



Kha ri nwale

Dzhenisani maipfi ane a khou tshahela.

rokho


hatsi

sekwa

dilogo


teretere

Rabulasi u reila



li bambela tivhani.

Kholomo dzi fula



Musidzana u na



ntswa.

Rabulasi u lidza



Mibvumo

Vhalani mafhundo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedza kha tsumbo.



th

Bulasi yo limiwa yo



kh

Mafhi a wanala kha kholomo.



dzh

Ro dzhena tshitaleni ra wana hu na furu.



fh

Tshisi i wanala kha mafhi.

kh

Ndo vhona khokhonya murini tsini na kholomo.







Deithi:



Kha ri ite nyito

Zwipuka izwi zwi ri thusa nga mini? Ri wana mini kha tshiñwe na tshiñwe tsha zwipuka izwi? Livhanyani maipfi na zwifanyiso zwo teaho.





Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine
ra khou vhona.





Ri denndeni khulu.

Ndaulwanzhe i tamba nga bola.

Ndau i ri sumbedza mano ayo.

Ri vhandelela ro takala ri vhanzhi.



Maipfimadiyhiwa

tamba
riñe
tuwa



Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u ñwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

dennde	khulu	sumbedza	vhanzhi
nnda	khani	adza	vhunzhi
nndinda	khuni	vhudza	zwinzhi



Kha ri ñwalulule mañedere aya.

Kha ri ñwale



Kha ri ñwale

Kha ri ñwalulule fhungo ili.



Ro dzhena denndeni.



Kha ri ñwale

Ñwalani mafhungo mavhili a no amba nga tshifanyiso itscho.



Kha ri ñwale

Dzina langa ndi _____
 Ndi na miñwaha ya _____
 Ndi khou tama u ya _____



Kha ri ite nyito

Olanı tshipuka tshine
na tshi funesa kha
tshikhapha itshi.
Nwalani dzina latsho
kha tshikhala tshe na
newa.





Kha ri nwale


Dzhenisani **ma** kha maipfi ngauri tshifanyiso tshinwe na tshinwe tshi
sumbedza zwithu zwi no fhira tshithihi.




apula

thaela

teretere



sekwa




fasitere



bogisi



Deithi:



Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo.




nnd	Ro dzula de nndeni .
kh	Ndi dzula na makhulu wanga.
dz	Ndi dzula na makhulu wanga.
nhz	Ro vha ro dzula denndeni ri vhanzhi.
nnd	Nndinde i a nndinda vhusiku ndo edela.



Kha ri diphine

Tumekanyani maledere
ni wane uri tshipuka
tsha sekhasi ndi
tshipukade.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

Ri ya bolani ya milenzhe



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Kha ri vhale

Namusi ndi Mugivhela.

Hu khou **rahwa** bola.

Ri a vha **ṭalela** vha tshi raha bola.

Ndo fara aisikhirimu i no **rothola**.

Ya **noka** tshandani nda i **nanzwa**. Ra **khuza** ro takala.





Divhamaiipfi

Kha ri vhale maiipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u nwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

Maipfimadiyhiwa
sedza
hani
vhone

rahwa	rothola	nanzwa	kuza
hwaya	ritha	tanaza	khuhu
hwala	thuthuthu	thanaza	khii



m m

Kha ri nwalulule maledere aya.

Kha ri nwale



M M



Kha ri nwale

Kha ri nwalulule fhungo ili.



Ndo fara aiskhirimui i no rothola.



Kha ri nwale

Nwalani mafhungo mavhili a no amba nga tshifanyiso itsyo.



Kha ri nwale

Dzina langa ndi _____.
 Ndi takalela u talela _____.
 Ndi takalela u la _____.

Mutambo une nda u funesa



Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso tsha mutambo une na u funesa.



Kha ri nwale

Nwalani fhungo nga tshifanyiso tshanu.



Kha ri nwale

Fhedzisani mafhungo aya.



Vha khou _____ zwigodelo.

Bola yo _____ nga
mutukana na musidzana.

Aisikhirimu ya noka nda i _____ .

O fara bola o lindela u i _____ .

Ni khie vothi nga _____ .



Deithi:



Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo.



hw

Ni songo **hw**aya ngilasi dza mafasi^tere.




nzw

Ro tanzwa zwigodelo na phanga.



sh

Vha shuma na mme anga.



kh


Vho khiya vothi nga khii.

th

Mungana na mungana vho namela thuthuthu.

Ambani nga mitambo iyi mivhili ni tshi vhudza khonani yanu uri ndi zwifhio zwine zwa fana na zwi sa fani.

Kha ri diphine



aisikhirimu

tshienda

bannda

magogolosi

tshidina

tshikukwana

khovhe

fulaga


Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Ri vhengeleni la thoyi.

Ri vhona mipopi, zwibuloko na dzigoloi.

Hu na masekwa na mikhwama.

Thoyi dzo dalesa.





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u ñwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

Maipfimadiyhiwa
sedza
takalela
vhona

thoyi	mikhwama	zwibuloko	dzigoloi
thonga	mikhwa	zwino	dzina
thumbu	khwikhwidza	zwifha	dzula



Kha ri ñwalulule maledere aya.

Kha ri ñwale

**n n****N N**

Kha ri ñwale

Kha ri ñwalulule fhungo ili.

Ri tamba ri tshi imba.



Kha ri ñwale

Ñwalani mafhungo mavhili a no amba nga tshifanyiso itsho.



Kha ri ñwale


Dzina langa ndi _____
 Ndi na miñwaha ya _____
 Ndi khou tamba nga _____

Thoyi dzine nda dzi funesa

Themo ya 3 – Vhege dza 6–10



Tumani zwithoma uri ni wane uri ndi thoyide iyi.



Nwalani uri nwana muñwe na muñwe u ṫoda thoyi ifhio. Shumisani maipfi aya uri a ni thus.

goloi

popi

thedibee

zwibuloko

lori

Ann u ṫoda



.

Vhonani u ṫoda



.

Sam u ṫoda



.

Nwana u ṫoda




.

Una



tswuku.



U vhala bugu:

Tevhedzani ndaela ni ite bugu iyi ya zwigeriwa.

Tuwani nayo hayani ni i vhalele mashaka na dzikhonani.




Muñwe na muñwe
u tea u fhatā nnđu
yawē.

Ndi do fhatā
nnđu yanga
hafha.

Ri tea u
tsireledzea kha
phele.


4



Yowee! Ndo
nuruwa!


Dza vhea bodo fhasi ha tshimini.

13



Riñe a ri ofhi phele khulukhulu
ya tshituhu, phele khulukhulu
ya tshituhu, phele khulukhulu
ya tshituhu.

16



Zwiguluzwana zwiraru



1




14 Yowee, a thi tsha \ddot{d} do dovha nda vhuya hafha fhethu. Ndi tou ndo $\ddot{t}uwa$.



Ri thanyele phele khulukhulu ya tshituhu.
Ndi na $\ddot{n}dala$.
Zwiguluzwana hezwila zwi phophisa muthu nthe. Ndi $\ddot{d}o$ lalela ngazwo.



15 Kha vha sale,
mmawe.
Ri khou ya u dzula
midini yashu.
Ro takalesa.




Rine a ri ofhi phele khulukhulu ya tshituhu.

Zwiguluzwana zwiraru zwi khou pfuluwa hayani.
Zwi fanela u $\ddot{d}ifhat\ddot{e}la$ midi yazwo.

16 Phele ya shavha i si tsha dovha ya vhuya.

Tavhanyani ni
vhilise madi.



Nguluvhe dza vhilisa madi nt̄ha
ha tshit̄ofu nga bodo.

12

Ndi do fhaṭa nn̄du
yanga nga hatsi. A
i nga lengi u fhela.
Nda kona u ya u
tamba.

5

Eboo!
Iwe kuguluzwana,
mvulele.



Phele ya vhudzula, ya vhudzula
ya wisa nn̄du. Kuguluzwana kwa
shavhela ha mukomana a re
nduni ya basha.

8

Eboo!
Iwe kuguluzwana,
mvulele.



Phele ya vhudzula, ya vhudzula
ya wisa nn̄du. Zwiguluzwana zwa
shavhela ha khaladzi azwo a re
nduni ya zwidina.

9



Ndi do fhata nndu
yanga nga basha. A
i nga lengi u fhela.
Nda kona u ya u
tamba
duvha lothe.

Eboo!

Phele ya vhudzula,
ya vhudzula yo
vhudzula. Fhedzi
nndu ya si we. Ya
gonya ntha ha
thanga.


6

II

Iwe kuguluzwana,
mvulele.



10



Ndi do fhata nndu
yanga nga zwidina.
I do lenga u fhela.
I do vha yo
khwatha.

7




Deithi:



Mibvumo

Vhalani mafhundo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo.

th	Vho fhiwa thoyi dza mivhalavhala.
khw	Ndumeliso o wana sekwa.
zwi	Ñwana o fhiwa zwibuloko.
dz	Ro wana o dzula vhukati ha thoyi.
khw	Ro panga thoyi mikhwamani.



Kha ri diphine

Thusani kha u kuvhanganya zwithu. Khethekanyani zwithu zwi dzhene kha basikiti dzo teaho. Talani mutalo u tshi bva kha tshithu nga tshithihini nga tshithihini u tshi ya kha basikiti yo teaho.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri ambe


Kha ri sedze tshifanyiso ni ambe nga zwine ra khou vhona.



Ann u khou lwala.



Kha ri vhale



Mme awe vha mu isa kiliniki.



Dokotela u lavhelesa Ann.



Dokotela uri Ann u fanelu t̄wa o edela.



Deithi:



Kha ri vhale maipfi ri thetshelise mibvumo. Ni kone u ñwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

Maipfimadiivhiwa

dzula
fha
fhela

lwala	mme	vhavha	pfana
lwela	mma	vhivha	pfunzo
lwawe	mmala	vhuvha	pfuka



Kha ri ñwalulule maleđere aya.

Kha ri ñwale



O O

O O



Kha ri ñwale

Kha ri ñwalulule fhungo ili.



Ann o yaha dokotela.



Kha ri ñwale

Olani tshifanyiso tsha musi ni tshi khou lwala. Ni kone u ñwala fhungo nga tshifanyiso itsyo tshañu.

Handwriting practice lines for the word 'Ann o yaha dokotela.'

Handwriting practice lines for the word 'Ann o yaha dokotela.'

Mudededzi: Tsaino

Deithi:

69



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.





Kha ri vhale



Kha ri nwale

Itani garača ya uri
muthu a fhole ya
muñwe muthu ane na
mu ñivha ane a khou
lwala.





Deithi:



Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni a tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo. Dzhenisani tshiga tsha u awela magumoni a fhungo liniwe na liniwe.



kiliniki	Ann o ya kiliniki
lwala	O vha a tshi khou lwala
mila	U fanela u mila philisi
tea	Ann u tea u twa o lala
fhola	O fhola

Olani mutalo u no livhanya zwifanyiso izwi na mafhungo a re na **khou**.

Kha ri diphine



Mudededzi: Tsaino

Deithi:


Sam o ya ha dokotela wa mano



Kha ri ambe


Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.

Lino langa li khou rema.



Kha ri ye ha
dokotela wa mano.


Kha ri vhale



Ni songo tsha
la malegere.



Ni elelwe, ni tea u t̄amba
mano duvha linwe na linwe.



Ndo livhuha. Ndi khou
pfa ndi khwiñe.



Deithi:




Divhamaiipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u ñwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

Maipfimadiñhiwa

lila
pfano
sea

songo	phosítara	elelwe
langa	phanga	lwendo
thanga	phuka	lwala



p p

Kha ri ñwalulule maleđere aya.

Kha ri ñwale



P P



Kha ri ñwale

Kha ri ñwalulule fhungo ili.



Sam o yaha dokotela wa mano.



Kha ri ñwale

Olani tshifanyiso nga u vhavhalela mano aña. Ni kone u ñwala fhungo nga tshifanyiso tshanu.

Handwriting practice lines for the word "mano".

Handwriting practice lines for the word "mano".


Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri ambe

Izwi zwifanyiso zwi ri vhudza uri ri ite mini? Ambani na khonani yanu nga haya mafhungo.



Kha ri nwale


Nwalani fhungo nga zwivhili zwa izwi zwifanyiso.




Deithi:




tshimange zwimange




tshidula zwidula



sekwa masekwa



lino mano



tshanda zwanda




mulenzhe milenzhe



Kha ri diphine

Thusani Sam uri a wane
ndila ya u ya ha dokotela
wa mano.

Thusani Ann uri a wane
ndila ya u ya kiliniki.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

101 U tsireledzea badani

Themo ya 4 - Vhege dza 1-5



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Lavhelesani kha tsha monde.

Lavhelesani kha tsha u la.



Lavhelesani kha tsha monde hafhu.

Ni kone u pfuka.



Kha ri vhale



Ni dzulele u lavhelesa matungo o^{the} ni sa athu pfuka.

Imani, lavhelesani kha tsha monde na tsha u la.

Lavhelesani kha tsha monde hafhu.

Ni kone u pfuka.





Deithi:



Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u ንwala
mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa
maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

Maipfimadiivhiwa
hafhu
na
lavhelesa

dzula	atha	monde	hafhu
dzembe	ratha	bande	fhafhu
dzina	rathi	thendo	fhano



Kha ri ንwalelule maledere aya.



q q

Q Q



Kha ri ንwale

Kha ri ንwalelule fhungo ili.



Ni kone u pfuka.



Kha ri ንwale

Olan tshifanyiso tsha kupfukele
kwa bada. Ni kone u ንwala fhungo
nga tshifanyiso tshanu.

Handwriting practice lines for the word 'Ni kone u pfuka.'

Handwriting practice lines for the word 'Ni kone u pfuka.'

U tsireledzea badani



Kha ri ite nyito

Khalarani roboto. Tsini na muvhala muñwe na muñwe ñwalani dzina la. Ni ambe uri muvhala muñwe na muñwe u ni vhudza uri ni ite mini. Dzhenisani maipfi aya zwikkhalani zwo teaho.




tshimbila

lindela

ima

Dzina la muvhala

Ni tea u ita mini musi hu na
uyu muvhala?



Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo. Dzhenisani tshiga tsha u awela magumoni a fhungo liñwe na liñwe.



monde

Ri tea u lavhelesa kha tsha **monde** na tsha u la.

pfuka

Ni lavhelese ni sa athu pfuka

ima

Ri a ima musi roboto yo tswuka

musi

Pfukani musi roboto i dala

u

Ndamulelo u pfuka o thoma a lavhelesa



Deithi:



Kha ri livhanye

Livhanyani ipfi na luswayo lwa badani lwo teaho.



hu pfuka vhana

khuyelani
(khonelani)
kha tsha u la



a hu dzhenwi

baisigiri a dzo
ngo tendelwa



khuyelani kha
tsha monde

imani



Mudededzi: Tsaino

Deithi:




Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ni
ambe nga zwine ra khou
vhona.



Kha ri vhale

Vho Zitha **vha**
reila Gautrain.
Tshidimela tshi
na luvhilo luhulu.
Ndi ya
tshikoloni nga
bisi.
Ndi i namela
tshititshini tsha
bisi.



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u nwala mafhungo
mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva
tshibogisini tsha maipfi.

vha	vhala	tshikoloni	tshintshi
duvha	vhada	tshililo	tshititshi
shavha	vhasa	tshikoli	tshipatshi



Deithi:



Kha ri nwale

Kha ri nwalulule maledere aya.

Maipfimadihvhiwa

vhona
tshi
zwino



r r



Kha ri nwale

Kha ri nwalulule fhungo ili.

R R

Vho Zitha vha reila Gautrain.





Mudededzi: Tsaino

Deithi:

81



Gerani tshaka dzo fhambananaho dza vhuendi. Ni dzi nambatedze zwikhali zwo teaho kha zwifanyiso izwi.





Deithi:




Mudededzi: Tsaino

Deithi:

Kha ri ambe


Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Kha ri vhale

Ndo vha ndi tshi khou ya vhengeleni.

Nda vhona mulilo u tshi khou nzhangama ngomu.

Vhadzimamulilo vha **ṭavhanya** vha **swika**.Vha shumisa **léri** ndapfu na hosiphaiphi ndapfundapfu.



Deithi:



Divhamaipfi

Maipfimadihvhiwa

seli
huma
swa

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u nwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

khuni	tavhanya	swika
khana	tshinya	swela
khumba	nyala	swili



S S



Kha ri nwalulule maledere aya.

S S



Kha ri nwale

Kha ri nwalulule fhungo ili.

Vha tavhanya vha swika.



Kha ri nwale

Olani tshifanyiso tsha tshidzimamulilo.
Ni kone u nwala fhungo nga tshifanyiso tshanu.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kharite nyito

Ambani na khonani yanu nga zwine zwa kho bvelela zwifanyisoni izwi.



Kha ri ñwale


Nwalani fhungo nga zwifanyiso izwi.



Mihyimo

Vhalani mafhungo, ni wane milvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo. Dzhenisani tshiga tsha u awela magumoni a fhungo linwe na linwe.

sa	Vho gidime sa vha tshi ya hu re na mulilo.
sa	Ro hwenyesa ri tshi ya vhengeleni
sa	Mulovha ndo tambesa nda pfa ndo neta
sa	Ro fhufhesa ri sa aweli
sa	Ni songo shumesa ngauri li khou fhisa






Deithi:



Kha ri giphine

Thusani vhadzimamulilo uri vha swike hu re na mulilo.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Kha ri vhale

Vho gidimesa vha tshi ya hu re na mulilo.

Ro **hwenyesa** ri tshi ya vhengeleni.

Mulovha ndo **tambesa** nda pfa ndo neta.

Ro fhufhesa ri sa aweli.

Ni songo **shumesa** ngauri **li** khou fhisa.





Deithi:



Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u ñwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

Maipfimadiñhiwa

fhufha
hwenya
tamba

hwenyesa	tambesa	shumesa
hwalesa	sumbesa	shulesa
hwivhesa	rambesa	shavhesa



t
t



Kha ri ñwale

Kha ri ñwalulule maleđere aya.

Kha ri ñwale



Ñwalani mafhungo mararu nga zwe na ita tshikoloni mulovha.

T
T



Kha ri ñwale

Olani tshifanyiso tshi no sumbedza zwine na zwi takalelesa tshikoloni. Ni kone u ñwala fhungo nga tshifanyiso tshanu.

108 Zwine ra ita tshikoloni

Themo ya 4 - Vhege dza 1-5



Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso tsha khonani yanu ya tshikolo. Ni kone u nwala fhungo ni tshi amba uri ni mu funela mini.

Handwriting practice area with four rows of horizontal lines for writing the sentence.



Kha ri nwale



Lavhelesani zwifanyiso izwi. Ni kone u dzhenisa zwithu zwine vhana vha ita tshikoloni. Shumisani maipfi aya uri a ni thuse.

u imba

u vhala



u nwala

u tamba



Ann u khou _____.

Vhonani na Ann vha khou _____.



Sam u khou _____.

Sam u khou _____.



Deithi:



Kha ri diphine

Talani mutalo wa u vha sumbedza ndila.

Ndi khou t̄oda
malegere.



Ntakadzeni

Ndi khou
lwala.



Ann

Lino langa li
khou rema.




Sam

Ndi khou
tama u funzwa.




Vhonani




TSHIKOLO



SPAZA



VHENGELA



SIBADELA


109 Tshikolo tsho no bva

Themo ya 4 – Vhege dza 1–5



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Tshikolo tsho no bva ri a tamba.



Kha ri vhale



Ra ita tshunwahaya.



Ra kona u ḥambā.



Ra ḥambā mano na u gama mavhudzi.




Ra kona u edela.





Deithi:



Divhamaiapfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u ñwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

Maipfimadihvhiwa

musi

zwino

zwe

tshun̄wahaya

tam̄ba

muvhudzi

ñwana

amba

vhudza

luñwa

ram̄ba

vhudzisa



u u

Kha ri ñwale



U U



Kha ri ñwale

Ñwalani mafhungo mararu nga zve na ita tshikolo tshi tshi bva mulovha.



Kha ri ñwale

Ñwalani fhungo nga tshifanyiso itshi.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri ite nyito

Imbani luimbo holwu.



Kha ri diphine

Didzhieni uri inwi na khonani yanu ni ñwana wa tshivhingwi na Goldilocks. Khethani uri ndi nnyi ane a ðo vha ñwana wa tshivhingwi na ane a ðo vha Goldilocks. Wanani uri ndi nnyi ane a nga vhala maipfi aya nga u t̄avhanya. Ñwana wa tshivhingwi u tea u vhala maipfi oþhe u itela uri a mu thuse u wana ndila ya u humela hayani. Goldilocks na ene u tea u vhala maipfi oþhe uri a kone u wana ndila ya u humela hayani.





Deithi:



Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo. Dzhenisani tshiga tsha u awela magumoni a fhungo linwe na linwe.

ro tshimbila	Mulovha ro tshimbila u swika tshikoloni
yo mpandamedza	Mmbwa khulu yo mpandamedza
ndo fhufha	Ndo fhufha nda gonya gethe
a ða	Khonani yanga a ða a nthusa
ndo gidima	Ndo no tsa, ndo gidima u swika tshikoloni



Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Divhamaiipfi

Nanguludzani maipfi aya a tshi langwa nga mimvumo i re na muvhala mutswuku ni a r̄walululele zwibogisini zwo teaho zwa mibvumo.



shuma

thikho

thendo

swisiwi

mbilo

swenda



nwela

thatha

swika

mbole

nwisa

khakha

shama


mbula

khokho

khadi

inwi

shashe



sh

sw

kh

nw

th

mb




U vhala bugu:
Tevhedzani ndaela ni ite bugu iyi ya zwigeriwa.
Tuwani nayo hayani ni i vhalele mashaka na dzikhonani.



Linwe duvha mutoli wa zwigili zwa Phuu wo mbo di fhela. A ri a nanzwe mutoli u re tshirahoni tsha bodo yawe. Thoho yawe ya mbo di patiwa.

4



Zwenezwo, Phuu a patwa mulindini vhege yothe. A sa koni u bva.


13




Phuu a mbo di sutuka. O ita mini zwo ralo? O mbo di gidima a tshi ya u toda muñwe mutoli haf hu. Thumbuni hu tshi khou kuma.


16

Tshivhingwi Phuu tsho patelwa






Irini ndi u vhalele
tshitorì.



Hedzi ndi khonani dzanga.

14

3



Ndi pfi Winnie Phuu. Ndi pfanesa
na zwigili zwa mutoli wa ḥotshi.

U songo vhilahela. U do
patuluwa hu si kale.

Winnie Phuu u dzula ḫakani. U na
khonani nnzhi.

Khonani dza Phuu
dza ḫa dzi tshi mu
tolela ḫuvha ḫinwe
na ḫinwe. Vhonani
na Chris vha tshi
mu vhalela zwitɔri.

2

15

Nthuseni, wee!
Ndo patiwa.

Wo lesa mutoli.

Kokodzani!



12

Nthuseni, wee!
A thi tsha kona
u tsa.

Tshivhingwi
tshi sa pfi.

Tshivhingwi tsha miswaswo.

Linwe duvha Phuu a gonya muri a
tshi ṭoda u rafha zwigili zwa ḥotshi
phakhoni. Davhi la vundea a si tsha
kona u tsa murini.

5



8

Ndi khou ṭoda u dalela Sankambe.
Tshi na mutoli munzhi.

Namusi Phuu o ya u
dalela Sankambe mulindini
watsho.
A balelwa u tsela vothini.

9



Thuthubisani baloni
uri ni kone u tsa.

Kha ri thuse Phuu!
notshi dzi do mu
huvhadza.

Duvha linwe na linwe Phuu o
vha e khakhathini.

Ndi funa nga maanda
hoyu mutoli. Ndo la
midzio mina fhedzi.



6

II

Wo fhedza mutoli wanga
wothe. Wo fhela wothe.



Phuu o la mutholi wothe wa
Sankambe. Thumbu yawe yo
fura yo tou rwee.

Nthuseni, wee! Ndi khou
balelwa u shavha notshi.

10

7



Deithi:



Kha ri ite nyito

Olani zwine na takalela u ita ni na khonani dzanu
ni nwale mafhungo mavhili ngazwo.



Handwriting practice area with a green dotted border. A yellow pencil icon is at the bottom left, pointing towards the lines.

Handwriting practice area with three horizontal blue lines and a yellow border.

TEACHER: Sign Date


101





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Hu khou fhisa.




Hu khou rothola.

Duvha la mufhiso



Hu na madumbu.

Duvha la murotho



Mvula i khou na.

Duvha la madumbu

Duvha la mvula.



Deithi:

Li a fhisa, **vhañwe vha mirunzini.**
Riñe ri ya bambeloni, ri ya u dia zwinwi.
Ha mbo thoma mvula, ra gidima ri tshi vhuya.
Vhuria vhu tshi swika. Ri ðo oma na zwikunwane ...

Kha ri vhale



Maipfimadiñhiwa

kha
fhufha
kule



Kha ri vhale maipfi ri thetshelose mibvumo. Ni kone u ñwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

vhañwe	mirunzini	zwinwi	mvula
ñwedzi	nzie	minwe	mvuvhu
ñwaha	lusunzi	vhanwi	muomva



Kha ri ñwalulule maledere aya.



V V

V V



Kha ri ñwale

Kha ri ñwalulule fhungo ili.



Vhañwe vha mirunzini.



Kha ri ñwale

Olani tshifanyiso tsha mutsho une na u takalelesa. Ni kone u ñwala fhungo nga tshifanyiso itscho tshañu.

Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri nwale

Nwalani fhungo nga tshinwe na tshinwe tsha izwi zwifanyiso.



Kha ri nwale

Shumisani maipfi aya kha u fhedzisa mafhungo.



fhisa

rothola

mvula

muya

duvha

Ntakadzeni u pfa o takala musi hu na ☺ .

Vhonani ha zwi funi musi hu na ☁ .

Ann u fhufhisa khaithi yawe musi hu na ☁ .

Ntakadzeni na Samu vha pfana na u bambela musi hu tshi ☀ .

Mutsho wa ñamusi u a ☃ .



Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo. Dzhenisani tshiga tsha u awela magumoni a fhungo liñwe na liñwe



nw	Li a fhisa, vha nw e vha mirunzini
nz	Li a fhisa, vha nz e vha mirunzini
nw	Riñe ri ya bambeloni, ri ya u dia zwinwi
mv	Ha mbo thoma mvula, ra gidima ri tshi vhuya
ñw	Vho ruma ñwana wavho



Deithi:



Kha ri diphine

Tangedzelani zwiambaro zwine na ambara musi i tshi na nga muvhala mutswuku. Tangedzelani zwiambaro zwine na ambara musi hu tshi fhisa nga muvhala wa lutombo. Tangedzelani zwiambaro zwine na ambara musi hu tshi rothola nga muvhala mudala. Ni kone u tala mutalo u tshi bva kha zwiambaro u tshi ya kha maipfi o teaho.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

105



Vhonani na Ann vha khou **nelwa** nga
mvula ya madumbu.

Vho tshuwa zwi hulu.

Vha shavhela nduni.

Vho nukala vha tou **khlaswa**.

Vha tetemela sa **t̄hangā** madini.

Ndinde na yone i hone.





Deithi:

Maipfimadiivhiwa

kona
na
da



Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u ñwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

nelwa	khaswa	t̄hanga
welwa	vhaswa	t̄hama
vhilwa	thuswa	t̄hoho



Kha ri ñwalulule maledere aya. **Kha ri ñwale**



W W

W W



Kha ri ñwale Kha ri ñwalulule fhungo ili.



Vho qukala vha tou khaswa.



Kha ri ñwale

Oiani tshifanyiso tsha mvula ya madumbu. Ni kone u ñwala fhungo nga tshifanyiso itsho tshanu.

Mudededzi: Tsaino _____ Deithi: _____


107



Fhedzisani zwifanyiso izwi ni kone u dzenisa
maipfi o teaho.
Shumisani maipfi aya uri a ni thuse.



Ndi Tshimedzi (Lut̄avula).
ambara rokho ya
muvhala mutshena.



I khou na. _____ fara
tshisambureni tsha muvhala
mudala na mutshena.



Hu khou fhisa. _____ la
aisikhirimu.



Hu khou rothola. _____
ambara miñadzi mitshena.



Deithi:



Kha ri nwale

Vhalani mafhungo, ni dzenise mai pfi sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo.
Dzenisani tshiga tsha u awela magumoni a fhungo linwe na linwe.

U	Una rokho ya muvhala wa Ქāda.
Tshi	tshi bva ndi a thusa mme anga hayani
Vha	khou tamba bola phakhani vhe vhanzhi
Zwi	fhaṭa zwit̄aha zwa u kudzela makumba



Kha ri nwale

Ni mutukana kana musidzana?

mutukana

musidzana

Ndi



Kha ri diphine

Lavhelesani tshati i re afho fhasi. I vhaleleni khonani.

Izwi zwifanyiso zwit̄uku zwi amba mini?

Musumbuluwo	ጀavhuvhili	ጀavhuraru	ጀavhuṇa	ጀavhut̄anu

Ambani na khonani yanu ni fhindule mbudziso idzi. Ni nwale phindulo dzanu.

Ndi ḫuvha ḫifhio he ḫuvha ḫa tsha zwavhudī?	<hr/>
Ndi ḫuvha ḫifhio he ha vha na madumbu?	<hr/>
Ndi ḫuvha ḫifhio he ha vha na makole na madumbu?	<hr/>
Ndi ḫuvha ḫifhio he ha na mvula?	<hr/>



Olani tshati ya mutsho ya maduvha a 5 a tshikolo a tshi tevhekana. Thomani nga namusi ni ise phanda u swika tshati i tshi dala.

Musumbuluwo	ጀavhuvhili	ጀavhuraru	ጀavhuṇa	ጀavhut̄anu

Mudededzi: Tsaino

Deithi:

109




Ri vha **ndimo**. Ri na ngade ya miroho.

Ri **la** zwi no bva ngadeni.

Ro ḥavha **nawa** na **kherotsi**.

Makumba ri a wana kha khuhu.





Deithi:


Maipfimadihvhiwa

rine
sina
lima



Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u ñwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

ndimo	ngade	kherotsi
ndima	ngavhe	khovhe
ndishi	ngida	khali



Kha ri ñwalulule maleđere aya.

Kha ri ñwale



X X

X X



Kha ri ñwale

Ñwalani mutevhe wa miroho ye ya ḥavhiwa ine na kona u i vhona tshifanyisoni itshi.



Kha ri ñwale

Tagedzelani mutshelo nga muvhala mutswuku, miroho nga mudala. Ni kone u ñwala fhungo nga mutshelo kana muroho une na u funesa.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri ite nyito

Ambani na khonani yanu nga zwine
Ann na Vhonani vha khou ita.



Kha ri nwale

Vhalani mafhungo, ni dzenise maipfi sa zwa zwa sumbedzwa kha tsumbo.
Dzenisani tshiga tsha u awela magumoni a fhungo linwe na linwe.

lima

sheledza

tshisi

dala

hatsi

Vhonani na Ann vha **lima** kherotsi na nawa.

Zwimela ndi zwi _____

Vha hada _____

Vha wana _____ i tshi bva kha mafhi

Vha _____ zwimela zwavho duvha linwe na linwe



Deithi:



Kha ri nwale

Dzhenisani maipfi a no khou t̄ahela.

nawa

mat̄amat̄isi

kherotsi

Vhonani na Ann vho lima



na



Vho t̄avha na




Kha ri ite nyito

Gerani zwifanyiso zwi re fhasi kha siat̄ari ili ni zwi nambatedze fhethu ho teaho kha tshati. Ni kone u vhala uri hu na zwifanyiso zwingana kha tshigwada tshiñwe na tshiñwe. Nwalani phindulo dzanu nga fhasi ha kholomo iñwe na iñwe.



						=	
						=	
						=	
						=	



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

113






Deithi:

Maipfimadihvhiwa



Kha ri vhale



ene
riñe
hani
vha

Ro vhona ndou khulukhulu.

Ndau i na mano **mahulwane**.


Dagaladzhie li gidima nga luvhilo.

Zwidula na mivhuđa zwi **hatsini** fhasi ha zwitčaka.



Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u riwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

ndou	mahulwane	dzhie	hatsini
ndala	malwadze	dzhena	vhutsini
nduhu	vhalweli	dzhia	tsini



Kha ri riwalulule maleđere aya.

Kha ri riwale




y y

Y Y



Kha ri riwale

Kha ri riwalulule fhungo ili.



Handwriting practice lines for the letters 'y' and 'Y'.



Kha ri ite nyito

Ńwalani madzina kha zwipida zwo fhambananaho zwa zwipuka. Shumisani maipfi aya uri a ni thuse.

mulenzhe



musingo

mutshila

n̄devhe

lito


mulomo



Kha ri nwale

Tshiñwe na tshiñwe tshazwo tshi na zwipida zwingana? Ńwalani tshivhalo.

N̄dou	
milenzhe	_____
mato	_____
n̄devhe	_____
mutshila	_____
musingo	_____
mulomo	_____



Muvhudā	
milenzhe	_____
mato	_____
n̄devhe	_____
mutshila	_____
mano	_____
mulomo	_____



Deithi:



Kha ri nwale

Vhalani mafhungo, ni dzenise maipfi sa zwe zwa sumbedza kha tsumbo.
Dzenisani tshiga tsha u awela magumoni a fhungo linwe na linwe.

Ri tuwa nga bisi ri tshi ya u vhona phukha.

Bisi i _____ vhugalaphuka.

Ri _____ hayani.

Ndau i gidimedza _____.


Ro vhona ndau _____.



Kha ri diphine

Fhedzisani u ola
tshifanyiso itshi. Nwalani
thiki tsini na zwitħu musi
no no zwi ola.

Olani duvha.	<input checked="" type="checkbox"/>
Olani ngwena i mulamboni.	
Olani tshibode tshi tsini na tombo	
Olani phala dza 3.	
Olani phala i tshi khou nwa madi.	
Olani ndau i tsini na zwitħaka yo lavhelesa phala.	



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

117



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khau vhona.




Ndi tshilimo.



Ndi tshifhefho.



Ndi vhuria.



Ndi tshimedzi.



Kha ri vhale

Ni funesa khalañwaha ifhio?
 Vhuria ndi a tetemela.
 Ndi funesa **tshilimo**.
 Ndi ya damuni ndo **hwalela**.
 Ndi **pfana** na u bambela.
 Nda awela **murunzini** fhasi ha muri.





Deithi:

Maipfimadiivhiwa



Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u ñwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

tshi
imba
ngafhi

tshilimo	hwalela	pfana	murunzi
tshililo	hwayela	pfumo	vhusunzi
tthisibe	hwahwadza	pfala	tshirunzi



Z Z

Kha ri ñwalulule maledere aya. Kha ri ñwale



Kha ri ñwale

Kha ri ñwalulule fhungo ili.



Ndibambela tshilimo.



Kha ri ñwale

Olan i tshifanyiso tsha khalañwaha ine na i funesa. Ni kone u ñwala fhungo nga tshifanyiso itshi.

Mudededzi: Tsaino _____ Deithi: _____


119



Kha ri ite nyito

Kha ri lavhelese iyi khalenda ri ambe na khonani dzashu nga zwine ra khou vhona.

Lara						
Swondaha	Musumbuluwo	Lavhuvhili	Lavhuraru	Lavhuna	Lavhutšanu	Mugivhela
I	2	3	4	5	6	7
8	q	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					



Kha ri nwale

Nwalani phindulo dza mbudziso idzi.

Khalenda iyi ndi ya nwedzi ufhio?

Hu na mađuvha mangana kha nwedzi uyu?

Duvha la u thoma ndi lifhio?

Duvha la u fhedza ndi lifhio?

Hu na Swondaha nngana?

Hu na Małavhutšanu mangana?



Deithi:



Kha ri nwale

Vhalani mafhungo, ni dzenise maipfi sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo.
Dzenisani tshiga tsha u awela magumoni a fhungo linwe na linwe.

Ri bambela **tshilimo**.

Hu a rothola

Matari a wa

Mafhondo a thothonywa nga

A ri yi tshikoloni nga



Kha ri diphine

Zwipuka zwi a tshila.
Zwimela zwi a tshila
na zwone.
Zwo^lhe zwi tshilaho
zwi to^lda mufhe,
zwiliwa na mal^luri
zwi kone u tshila.
Vhudzani khonani
yanu uri hu na zwi
tshilaho zwingana
tshifanyisoni itshi.
Zwi tangedzeleni.



Dzenisani khala^lwaha ye ya sumbedzwa kha tshifanyiso.



Mudededzi: Tsaino


Deithi:

|2|



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Shaka i na mano mahulwane.

Zwikovhe **zwiłuku** zwi dzumbama matomboni.Dolofini i a **thunyuwa** i tshi **łoda** mufhe.Okutopasi i na **milenzhe** ya malo.

Khovhevhimbi ndi tshone tshipuka tshihulwanesa lwanzheni.





Deithi:



Maipfimadiivhiwa

wana
thusa
ya
fhasi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u ñwala mafhungo mavili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

zwituku	thunyuwa	mufhe	milenzhe
zwavho	nyala	mafhi	Iwanzhe
zwanda	nyana	mafuri	Iwenzhe



Kha ri ñwalulule fhungo ili.

Who ya Iwanzhe nga milenzhe.



Olan i tshifanyiso tsha tshipuka tsha lwanzeni.
Ni kone u ñwala fhungo nga tshifanyiso itsho tshanu.

Mudededzi: Tsaino _____ Deithi: _____

123



Kha ri ite nyito

Tumekanyani
zwithoma
u itela u
fhedzisa itshi
tshifanyiso, ni
tshi khalare.



Ndi mini?



Kha ri nwale

Fhedzisani mafhungo aya. Dzenisani tshiga tsha u awela
magumoni a fhungo linwe na linwe.

tshikepe

khovhe

khovhedzheli

khovhenaledzi

shaka



Heyi ndi





Heyi ndi



Heyi ndi

Hetshi ndi

Heyi ndi





Deithi:




Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo.




zw	Zwikepe zw o hwala thundu.
ny	Dolofini i a thunyuwa i tshi ṭoda mufhe.
fh	Dolofini i a thunyuwa i tshi ṭoda mufhe.
nh	Okutopasi i na milenzhe ya 8 .
sh	Shh, shh. Hu na shaka.



Kha ri diphine

Thusani vhana uri vha fashe khovhe. Kha tshikhala tshi re fhasi ha khovhe, nwalani uri ndi nnyi we a fasha iyo khovhe.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:


Bubu kudohwana ku tshi xela



Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Ndou dzothē dzo vha dzi tshi khou fula. Bubu, kudohwana, kwa tshimbilela kule na sambi. Kwa tshimbila, kwa tshimbila, kwa tshimbila. Kwa si zwi pfe vha tshi ku vhidzelela.



Hai. A u na mano mahulwane. A u koni u vhomba. Humela ha mme au.

Hu si kale kwa mbo di tangana na ndau.

Ndi mvuvhu nne? Ndi mashaka na iwe?


Hai. A u koni u bambela. Humela ha mme au.



Zwino kwa mbo di tuwa kwa tsa mulamboni. Bubu kwa tangana na mvuvhu.




Deithi:



Kwa tshimbila, kwa tshimbila u swika ku tshi ḫangana na ḫhudwa.
Kwa lilala ku tshi sedza ḫhudwa.


Kwa tshimbila, kwa tshimbila u swika ku tshi piringedzwa nga tshibode. Kwa sedza fhasifhasi kha tshibode.



Bubu kwa thoma u lila.
Kwa tshimbila, kwa tshimbila, hu si kale kwa ḫangana na ntsa.

TEACHER: Sign

Date



Bubu a lilala a vhona tshinoni tshi
ntha ha muri.

Zwino Bubu u ethe. Nga tshifhinga
tshenetsho, kwa vhona dagaladzhie
li tshi levhu! Dagaladzhie lo vha li
tshi khou gidima nga luvhilo lufulu.





Deithi:

Ngwena yo vha i tshi khou
toda u ita Babu tshiswitu.

Sendela ngeno tsini ndi
u vhona zwavhudzi.

Ndi mashaka na iwe?



Khathihi fhedzi mme a Babu vha vhona nwanana wavho.
Vha kokodza Babu nga mutshila a bva mulamboni.
Vha kokodza Babu nga mutshila kwa bva madini.




Babu ha ngo tsha
dovha a tutshela
kule na sambi
la hawe. A zwi
talukanya uri ha
ndau kana mvuvhu.
Ha thudwa kana
tshibode kana ntsa.
Ha tshinoni kana
dagaladzhie kana
mbidi. Ha ngwena.
Upfi Babu, nahone
mashaka awe ndi
dzindou.

Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Inwi ni wa tshipentshela.
Muvhili wanu wothe
ndi wa tshipentshela.
Muvhili wanu ndi wanu!



A HUNA
MUTHU
o teaho u
kwama
vhudzimu
hanu.

Arali muñwe muthu a nga kwama
vhudzimu hanu, vhudzani vhañwe.

Arali muñwe muthu a nga ni
itisa zwithu zwine ni si zwi fune,
vhudzani vhañwe.

Hune na nga founela hone
ni tshi Łoda thuso:


Child Line: 0800 05 55 55

Life Line: 0861 322 322

SAPS Crime Stop: 086 00 10111

Nomboro ya shishi ya SAPS: 10111

Nomboro ya Vha Tsireledzo ya Vhana:
012 393 2359/2362/2363





Phe	ro	to	yo	doba
goko	la	vhu	ro	tho.

siatari 3

Nga	vhe	ndi	vhe
ndi	na	kho	vhe.

siatari 7

Ri	di	phi	na
nga	ma	sa	na.

siatari 11

Zwi	di	fha	hani
ri	tshi	ta	mba.

siatari 15

Ri	na	lu	vhi	lo.
Ra	sia	Ndi	nde.	

siatari 19


Vho	ya	vhe
nge	le	ni.

siatari 23



Vha	khous	vhala	bugu
khu	lu	khu	lu.

siatari 27





Cut out the circle on the elephant's face and put your finger through to form the trunk.



Finger puppets:
Cut out the finger
puppets on the solid
black lines and fold on the
dotted lines. Now glue on
the back where shown to
form a finger puppet.

